

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2790/15
Podgorica, 10. decembar 2014. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
ČIMBENIK	26. XII 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ	28-1/14-1
VLAST	
EPK	082 XXV
SKRAĆENICA	PRILOG

22.12.2014
01-2203/14

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. novembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr VLADIMIR KAVARIĆ, ministar ekonomije i mr JOVO RABRENOVIĆ, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Član 1

U Zakonu o zaštiti potrošača ("Službeni list CG", broj 2/14) u članu 7 stav 4 mijenja se i glasi:

"Podaci u obavještenju o robi moraju biti odštampani i napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo. "

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

"Podaci u obavještenju o robi iz stava 3 ovog člana na određenim proizvodima i u određenim objektima moraju da budu istaknuti i na Brajevom pismu.

Listu proizvoda i način isticanja obavještenja iz stava 5 ovog člana, kao i vrste objekata u kojima podaci u obavještenju o robi moraju biti istaknuti i na Brajevom pismu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

U stavu 6 riječi: "st. 1 do 5" zamjenjuju se riječima: "st. 1 do 7".

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 7 i 8.

Član 2

U članu 11 stav 9 riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

Član 3

U članu 12 stav 2 mijenja se i glasi:

"Cijena na robi se ističe odštampano, na način da:

- 1) potrošača ne dovodi u zabludu u pogledu robe na koju se odnosi;
- 2) ne oštećuje robu."

Član 4

U članu 175 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

“9) nije obezbijedio odgovarajući materijal za pakovanje ili ako je uračunao težinu materijala u neto masu robe ili nije ispoštovao obaveze koje se odnose na posebno pakovanje, ili je naplatio kese i torbe koje služe za nošenje kupljenih proizvoda i imaju u potpunosti ili djelimično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili trgovca (član 22);”.

U stavu 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) na robi u prometu nije istaknuto obavještenje o robi, ili nije istaknuto obavještenje o sadržaju GMO (genetski modificovanih organizama), ili istaknuto obavještenje o robi nije propisane sadržine (član 7 st. 1, 2 i 3);”

Poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“1a) na robi u prometu podaci u obavještenju o robi nijesu odštampani, napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo (član 7 stav 4);

1b) podaci u obavještenju o robi na određenim proizvodima nijesu istaknuti i na Brajevom pismu (član 7 stav 5);”.

U tački 2 riječi: “stav 4” zamjenju se riječima: “stav 7”.

U tački 3 riječi: “stav 5” zamjenju se riječima: “stav 8”.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

“12a) je vršio oglašavanje suprotno zabrani oglašavanja proizvoda i usluga i koji je oglašavanje vršio na način suprotan ovom zakonu (član 29)”.

Član 5

U članu 176 stav 1 u tački 1 riječi : „ član 7 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „ član 7 stav 7“.

U tački 2 posle riječi „zablude“ dodaju se riječi „u pogledu robe na koju se odnosi“.

Član 6

U članu 177 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) na robi, odnosno usluzi u prometu nije istaknuto obavještenje o robi, ili obavještenje o sadržaju GMO (genetski modifikovanih organizama), ili istaknuto obavještenje o robi nije propisane sadržine (član 7 st. 1, 2 i 3);”.

Poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“1a) podaci u obavještenju o robi nijesu odštampani, napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo (član 7 stav 4);

1b) podaci u obavještenju o robi na određenim proizvodima nijesu istaknuti i na Brajevom pismu (član 7 stav 5);”.

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi :

“7a) je vršio oglašavanje suprotno zabrani oglašavanja proizvoda i usluga i načinu koji je propisan članom 29 ovog zakona;”.

Član 7

U članu 179 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

“4) ne obezbijedi odgovarajući materijal za pakovanje ili uračuna težinu materijala u neto masu robe ili ne ispoštuje obaveze koje se odnose na posebno pakovanje, ili naplati kese i torbe koje služe za nošenje kupljenih proizvoda i imaju u potpunosti, ili djelimično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača, ili trgovca (član 22);”

Član 8

Poslije člana 184 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje propisa

Član 184a

Propis iz člana 7 stav 6 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 9

Poslije člana 185 dodaje se novi član koji glasi:

”Odložena primjena

Član 185a

Odredba člana 7 stav 5 ovog zakona primjenjivaće se od dana početka primjene propisa iz člana 7 stav 6 ovog zakona.“

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu sa ustavom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Po osnovu Zakona o zaštiti potrošača koji je usvojen u decembru 2014. godine ("Službeni list CG", broj 2/14) u članu 7 stav 4 propisano je da se podaci u obavještenju o robi pored crnogorskog jezika napišu i na odgovarajućem znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe. Takođe, u članu 12 stav 2 pomenutog Zakona o zaštiti potrošača cijena se ističe odštampano u jasno vidljivoj veličini, koja ne može dovesti potrošača do zablude na koju se robu odnosi, kao i na odgovarajućem znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe.

Ovom odredbom nije precizirano, na koji se način, na kojim proizvodima ističe obavještenje i cijena na znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe, što dovodi do problema u primjeni navedenog člana 7 stav 4. Na tržištu su prisutni proizvodi različitih vrsta pakovanja odnosno ambalaža u koju su smješteni, a ima i onih koji se prodaju bez ambalaže, ili su proizvodi malih veličina. Na ovakvim proizvodima je nemoguće postaviti cijenu i obavještenje o robi na znakovnom jeziku. Trgovci poštujući navedenu normu imperativno moraju na svim proizvodima bez izuzetka istaći obavještenje i cijenu. Usljed realne, ranije navedene, nemogućnosti da sprovedu tu radnju ulaze u prekršaj. Ujedno na taj način se stvara dodatno opterećenje za trgovce, jer je potrebno primijeniti u praksi, odnosno označiti proizvode kako je to propisano zakonom u članu 7 stav 4 i članu 12 stav 2. Poseban problem nastaje za trgovce čija je djelatnost vršenje usluga, jer usluga, kao nematerijalna vrsta proizvoda, se ne može cijenom i obavještenjem označiti. Cjenovnik usluga bi u tom slučaju morao da sadrži i dodatni katalog obavještenja na znakovnom jeziku, što bi takođe dovelo u pitanje sprovodivost ove norme. Dodatni problem je i što navedenim članovima Zakona o zaštiti potrošača, nije definisano kako se i na koji način ističu obavještenja i cijene na znakovnom jeziku, čime se dodatno usložnjava primjena propisa.

Zbog svega navedenog prijedlažemo da se izvrši izmjena Zakona o zaštiti potrošača na način kao što je to u prijedlogu Ministarstva ekonomije i navedeno. Ministarstvo ekonomije će u periodu od 3 mjeseca pripremiti Pravilnik sa listom proizvoda i načinom njihovog označavanja znakovnim jezikom koji koriste slabovide osobe. Pravilnik bi sadržao listu proizvoda na kojima su trgovci obavezni da istaknu obavještenje na brajevom pismu. Takođe prijedlažemo da se iz člana 12 stav 2 izbriše obaveza trgovaca da cijenu ispisuju na Brajevom pismu. Ovom izmjenom Zakona o zaštiti potrošača značajno bi se olakšao posao trgovcima, jer bi nestale barijere, koje su sadašnjim propisom evidentene i predstavljaju dodatno opterećenje privredi. Samom promjenom Zakona o zaštiti potrošača sačuvala bi se i pozicija slabovidih osoba, jer bi Pravilnikom dobili određeni broj proizvoda koji bi bio označen u skladu sa njihovim realnim potrebama i zahtjevima. Ove promjene ne bi poremetile odnos na tržištu, kao ni slobodu izbora proizvoda od strane osoba oštećenog vida. Poštujući princip jednakosti svih građana i potrebu da se položaj ranjivih društvenih grupa očuva i ojača na jednoj strani i objektivnu mogućnost trgovaca da zakon sprovedu, na drugoj strani, smatramo da je iznešeni prijedlog prava mjera primjenljivosti traženih izmjena.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađivanje ovog prijedloga.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJMOVA

Članom 1 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 7 Zakona, na način što je određeno da se podaci na robu isticu na crnogorskom jeziku, a samo određeni proizvodi na Brajevom pismu. Koji su to proizvodi, kao i način isticanja na Brajevom pismu propisaće se podzakonskim aktom Ministarstva ekonomije.

Članom 2 izvršena je tehnička korekcija, budući da izmjenom člana 7 Ministarstvo pominjemo ranije od člana 11, iz kog razloga se vrši korekcija.

Članom 3 isključuje se obaveza da se cijena istiche i na jeziku za slabovide osobe, pa je izvršena promjena stava 4 člana 12 osnovnog teksta zakona.

Članom 4 do 7 vrše se dopune u članovima kojima se uređuje nadzor i kaznene mjere. Naime, za pojedine članove zakona u novom Zakon o zaštiti potrošača primijećeno odsustvo radnji nadzora i kaznenih mjera koje inspektori mogu prilikom kontrole

trgovina da nalože, ili izreknu trgovcima. Ovim prijedlogom izmjena se ta praznina popunjava i otklanjaju se uočeni nedostaci, pa se posao inspektora i položaj potrošača olakšava.

Članom 8 predviđen je rok za donošenje podzakonskog akta iz člana 7 stav 5 zakona, dok je članom 9 predviđena odložena primjena člana 7 stav 5 do početka primjene propisa iz člana 7 stav 6 ovog zakona, jer se ista ne može primijeniti dok Ministarstvo ekonomije ne donese predmetni podzakonski akt.

Članom 10 predviđeno je stupanje na snagu zakona (osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".)

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna finansijska sredstva

**ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Službeni list CG", broj 2/14 i 6/14)
KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJAVAJU**

"Obavještenje o robi i uslugama

Član 7

(4) Podaci u obavještenju o robi moraju biti odštampani, napisani čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivim štampanim slovima na crnogorskom jeziku, kao i na odgovarajućem znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe.

(6) Odredbe st. 1 do 5 ovog člana primjenjuju se i na usluge, na način da se obavještenje o uslugama, uključujući i upozorenja o rizicima koji su povezani sa pružanjem usluge ističe na mjestu pružanja, odnosno ponude usluge ili na drugi potrošaču dostupan način."

"Isticanje cijene proizvoda

Član 11

(9) Listu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, odnosno grupa proizvoda, za koje, pored prodajne cijene, ne treba isticati cijenu po jedinici mjere, uključujući i uslove i način prodaje proizvoda u skladu sa stavom 3 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

"Način isticanja cijene

Član 12

(2) Cijena se ističe odštampano u jasno vidljivoj veličini, koja ne može dovesti potrošača do zablude na koju se robu odnosi, kao i na odgovarajućem znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe, pri čemu istaknuta cijena ne smije da oštećuje robu."

"Član 175

(1)

9) nije obezbijedio odgovarajući materijal za pakovanje ili ako je uračunao težinu materijala u neto masu robe ili nije ispoštovao obaveze koje se odnose na posebno pakovanje (član 22);

(2)

1) na robi u prometu nije istaknuto obavještenje o robi ili istaknuto obavještenje o

robi nije propisane sadržine ili nije napisano čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo (član 7 st. 1, 2 i 3);

2) je izvršeno uklanjanje ili mijenjanje podataka iz obavještenja o robi, kao i isticanje neistinitih podataka (član 7 stav 4);

3) obavještenje o uslugama nije istaknuto ili istaknuto obavještenje nije propisane sadržine ili ne sadrži istinite podatke ili nije napisano čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo - vo ili je izvršeno uklanjanje ili mijenjanje podataka iz obavještenja o usluzi (član 7 stav 5);

“KAZNENE ODREDBE

Član 176

(1)

1) uklanja ili mijenja podatke iz obavještenja o robi, odnosno usluzi ili istiche neistinite podatke u obavještenju o robi, odnosno usluzi (član 7 stav 4);

“Član 177

(1)

1) na robi, odnosno usluzi u prometu nije istaknuto obavještenje o robi ili istaknuto obavještenje o robi nije propisane sadržine ili nije napisano čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo (član 7 st. 1, 2 i 3);”

“Član 179

4) ne obezbijedi odgovarajući materijal za pakovanje ili uračuna težinu materijala u neto masu robe ili ne ispoštuje obaveze koje se odnose na posebno pakovanje (član 22);”




Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	8. Zaštita potrošača (propisi o zaštiti potrošača i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	28. Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita	28.20.40 Zaštita ekonomskih interesa [15.20.40]
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Trgovac- Potrošač- Brajevo pismo- Grupe proizvoda	



24. 10. 2014
A 2203/15

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-1109/2

Podgorica, 23. X 2014.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 17-2203/6 od 22. oktobra 2014. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu **40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s obrascem usklađenosti za predložene izmjene dostavljene od strane obrađivača propisa.

Međutim, podsjećamo da je, u skladu s komentarima Evropske komisije od 15. V 2014, **Zakon o zaštiti potrošača** potrebno uskladiti s direktivom **2011/83/EU** o pravima potrošača, koja ukida direktive 85/577/EEZ i 97/7/EZ koje su korištene pri izradi zakona.

Takođe, ukazujemo da je **Zakon** potrebno sadržajno unaprijediti u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača u oblasti nepoštene poslovne prakse kojim se povrjeđuju ekonomski interesi potrošača, prinude i neprikladnog uticaja trgovca na odluku u vezi s proizvodom, u skladu s odredbama direktive **2005/29/EZ** o nepoštenoj poslovnoj praksi.





Imajući u vidu da se prilikom izrade **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača** nije vršilo usklađivanje s navedenom pravnom tekovinom, sugerirali bi da istu imate u vidu prilikom narednih izmjena i dopuna zakona.

MINISTAR
dr Igor Lukšić



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/14/13
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Consumer Protection	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jovo Rabrenović, Generalni direktor tel. 020-247 133, jovo.rabrenovic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Lidija Radonjić, tel.020-247 133 lidija.radonjic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 78, Zaštita potrošača		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje i akcije Unije, Glava XV, Zaštita potrošača, član 169 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title XV, Consumer Protection, Article 169		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača nije bilo učešće konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obradivaca propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
 	 
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/14/13		ME/IU/PZ/14/13		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Consumer Protection		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti